

# Osnovi računarstva II

## Čas 6

Miloš Daković

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

23. mart 2020.

# Analiza podataka – cumsum, cumprod i diff

- Za niz  $X$  dužine  $N$  funkcija  $S = \text{cumsum}(X)$  će vratiti niz parcijalnih suma  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ .
- Primjer:  $\text{cumsum}([1, 4, 7, 2])$  vraća  $[1, 5, 12, 14]$ .
- Funkcija  $\text{cumprod}$  umjesto sabiranja množi odgovarajuće elemente. Na primjer  $\text{cumprod}(1:10)$  vraća niz faktorijela brojeva od 1 do 10.
- Funkcija  $D = \text{diff}(X)$  vraća niz takav da je  $D_n = X_{n+1} - X_n$  za  $n = 1, 2, \dots, N-1$  gdje je  $N$  dužina niza  $X$ . Uočite da dobijeni niz ima jedan element manje od polaznog.
- Primjer:  $\text{diff}([2, 4, 4, 7, 2])$  vraća  $[2, 0, 3, -5]$ .

# Numeričko računanje određenih integrala

- Iz matematike je poznato pravougaono pravilo integracije

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{N-1} f(a + k\Delta_x)\Delta_x, \quad \Delta_x = \frac{b-a}{N}$$

Možemo ga tumačiti ovako: Izračunajmo vrijednosti funkcije na zadatom intervalu od  $a$  do  $b$  u  $N$  ravnomjerno raspoređenih tačaka. Saberimo dobijene vrijednosti i pomnožimo ih sa korakom.

- Primjer: Nađimo  $I = \int_0^\pi \frac{x^2 + \sin(x)}{1 + e^{-x}} dx$

$dx = pi/200;$

$x = 0 : dx : pi - dx;$

$f = (x.^2 + \sin(x)) ./ (1 + \exp(-x));$

$I = sum(f) * dx$

'Koliko tačaka uzeti?'

'Zašto pi-dx ?'

# Numeričko računanje integrala

- Posmatrajmo integrale sa promjenljivom gornjom granicom

$\int_a^x f(t)dt$  gdje je  $x$  u nekom intervalu  $a \leq x \leq b$ .

- Primjer: Nađimo  $I(t) = \int_0^t \frac{x^2 + \sin(x)}{1 + e^{-x}} dx$  za  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

Nacrtajmo grafik funkcije  $I(t)$ .

$dt = pi/200;$

'Koliko tačaka uzeti?'

$t = 0:dt:2*pi-dt;$

$f = (t.^2+sin(t))./(1+exp(-t));$

$I = cumsum(f)*dt;$

$plot(t+dt, I)$

'Zašto t+dt ?'

# Numeričko računanje izvoda

- Poznato je da se izvod neke funkcije  $f(t)$  može približno izračunati kao  $\frac{df(t)}{dt} \approx \frac{f(t + \Delta_t) - f(t)}{\Delta_t}$ .
- Pretpostavimo da smo mjerili poziciju  $x(t)$  nekog tijela u vremenskim trenucima  $t$ . Neka su rezultati mjerenja smješteni u nizovima  $X$  i  $T$  (očigledno trebaju biti jednake dužine i niz  $T$  je rastući). Odredimo i nacrtajmo brzinu tijela  $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ .
- Smatrajući da su varijable  $X$  i  $T$  definisane u radnom prostoru zadatak možemo riješiti ovako:

```
V = diff(X) ./diff(T);  
plot(t(1:end-1)+dt/2, V)
```

'Zašto ovako?'

Ukoliko su svi vremenski trenuci ravnomjerno raspoređeni sa razmakom  $d$  tada umjesto  $diff(T)$  možemo staviti  $d$ .

- Octave/MATLAB komande mogu se grupisati u jedan tekstualni fajl. Takve fajlove nazivamo skript-fajlovima ili m-fajlovima jer imaju ekstenziju **.m**
- Fajlove možemo kreirati u bilo kom tekstualnom editoru.
- Sadržaj fajlova su komande koje se izvršavaju sekvenčijalno (jedna po jedna redom kojim su navedene).
- Fajl „startujemo“ navođenjem njegovog imena u komandnoj liniji Octave/MATLAB-a.
- Ime fajla mora poštovati ista pravila kao ime varijable (ne smije počinjati cifrom, sastoji se od slova, cifara i podvlake). Nije dozvoljen razmak u nazivu m-fajla.
- Neki operativni sistemi prave razliku između malih i velikih slova (linux) a drugi ne (Windows). Preporuka je da se pri imenovanju i pozivanju m-fajlova vodi računa o malim i velikim slovima.

- m-fajlovi predstavljaju Octave/MATLAB programe
- Sekvenca naredbi se jednostavno realizuje navođenjem komandi koje čine sekvencu onim redoslijedom kako želimo da budu izvršene.
- Neophodne su programske naredbe za kontrolu toka programa
- Predstavnici tih naredbi su **if, for, while, break, error...**
- m-fajlovi rade sa aktivnim radnim prostorom, odnosno u njima možemo koristiti sve varijable koje su definisane u radnom prostoru prije startovanja m-fajla.
- Sve varijable definisane unutar m-fajla ostaju u radnom prostoru nakon njegovog izvršavanja.

# Naredba if (selekcija)

- Osnovi oblik **if** naredbe je:

```
if uslov
    niz naredbi
end
```

- Druga varijanta je

```
if uslov
    naredbe1
else
    naredbe2
end
```

- Primjeri:

```
if x<0
    x = x+1;
    disp('Uvećano za 1')
end
```

```
if x<0
    s = -1;
    x = -x;
else
    s = 1;
end
disp(s)
```

# Uslovi u IF naredbi (i WHILE petlji)

- Osnovni operatori poređenja su `==` , `>` , `<` , `>=` , `<=` , `~`
- Ovi operatori vraćaju binarne vrijednosti koje možemo kombinovati logičkim operacijama.
- logičko „i“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `&`
- logičko „ili“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `|`
- logičko „ne“ se u Octave/Matlab uslovima realizuje operatorom `~`
- Postoje i operatori `&&` i `||` – oni provjeravaju uslove sve dok nije sigurno šta će biti konačna vrijednost logičkog izraza. Na primjer u uslovima `1==2 && x<5` i `3==3 || x<5` se nikad neće provjeravati drugi uslov `x<5` jer je rezultat poznat bez obzira na njegov ishod.

# For petlja

- Osnovi oblik **for** petlje je:

```
for k = niz_vrijednosti  
    naredbe  
end
```

- Varijabla **k** redom uzima sve vrijednosti iz zadatog niza.
- Niz vrijednosti mora biti vektor vrsta.
- Ukoliko je niz vrijednosti matrica, tada varijabla **k** uzima vrijednosti pojedinačnih kolona zadate matrice.
- Čest je slučaj: **for k=M:N**

- Primjeri **for** petlje:

```
s=0;  
for k = 1:N  
    s = s+k;  
end  
  
s
```

```
A = zeros(10);  
for n = 1:10  
    for m = 1:10  
        if rem(n,m)==2  
            A(m,n) = n+m;  
        end  
    end  
end  
disp(A)
```

# While petlja

- Sintaksa while petlje je:

```
while uslov  
    niz naredbi  
end
```

- Naredbe unutar petlje se izvršavaju sve dok je navedeni uslov tačan.
- Treba obratiti pažnju na to da ova petlja može da se izvršava neograničeno dugo.
- Tasterskom kombinacijom **Ctrl C** prekidamo izvršenje programa prije njegovog kraja.

- Primjeri while petlje:

```
N = 3567;  
while N > 10  
    N = floor(N/10);  
end  
N
```

```
n = 24; m = 5;  
while n > m  
    n = n-m;  
end  
n
```

- Šta će biti rezultat izvršenja ovih programa?

# Ostale naredbe za kontrolu toka programa

- Komanda **break** prekida izvršenje programske petlje.
- Povedite računa o tome da ova komanda prekida samo jednu petlju, onu u kojoj se nalazi.
- Komandom **error('Neki tekst')** prekidamo izvršenje programa i korisniku prikazujemo tekst greške.
- Sličnu poruku, bez prekidanja izvršenja programa, možemo poslati komandom **warning**
- Komandama **try** i **catch** možemo ograničiti dio koda kod kojeg pri izvršavanju može nastupiti greška. Na primjer

```
try
    load mjerena.mat
catch
    error('Nema fajla mjerena.mat!')
end
```

# Ponovo uslovi

- Analizirajte m-fajl:

```
x = [1,2,3,2,3,4,5,2,3]
if x<3
    disp('???')
end
if any(x<3)
    disp('Bar jedan je manji od 3')
end
if all(x<3)
    disp('Svi su manji od 3')
end
c = (x==3)
d = sum(x==2 | x>4)
e = find(x>2)
```

# Zadaci

- Napišite m-fajl koji traži kvadratni korijen iz zadatog broja  $x$  Njutnovim algoritmom. (Njutnov algoritam za određivanje kvadratnog korijena je rađen na drugom času nastave.)
- Napišite program kojim se određuje najmanje  $N$  za koje je suma

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}$$

veća od 11.

- Napišite program koji za zadatu matricu  $A$  čiji su elementi cijeli brojevi, određuje koji se element najviše puta ponavlja u matrici  $A$ . (Predlažem da prije pisanja programa razmislite o algoritmu.)
- Octave i MATLAB imaju komandu **input**. Ispitajte šta ona radi, i izbjegavajte da je koristite u vašim programima. (Zašto?)